





Publicat 30 04 2023, 17:00

Avalanche.report





Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 02 05 2023 →



Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Gran**



Coches febles persistentes



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Gran**

Es coches febles persistentes e era nhèu umida les cau avalorar de manèra critica.

Aguest qu'ei eth darrèr bulletin de perilh de lauegi der iuèrn 2022/23. Era publicacion regulara de bulletins de lauegi damp mapa deth perilh de lauegi se reprenerà a començament de deseme, en fucion dera nhèu.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Aço se da en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden, encara, arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes de manèra isolada, sustot enes pales arribentes orientades a nòrd en côtes nautes.

De manèra isolada es lauegi sequi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi sequi pòden, de manèra isolada, implicar coches mès pregones e arténher mides granes.

Enes pales erbose arribentes, son possibles nauis lauegi d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Es condicions de temps primauerau an causat en un airau extens un amarament deth mantèth de nhèu, sustot per dejós des 2600 m aproximativament. Eth heiredament nocturn serà fòrça limitat. En particular ar oèst queirà nhèu enquia en côtes nautes. Eth mantèth de nhèu demore feble.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles inestables.


Tendéncia



Dimars: Damb eth heiredament, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida a diminuït. Queirà nhèu enquia en còtes nautes. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd , en nauta montanha se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aço se da especiaument ena cresta principau des Aups e a sud di essa.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 02 05 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: [praupe](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

En fòrça endrets perilh moderat (2) de lauegi de nhèu fòrça umida.

Aguest qu'ei eth darrèr bulletin de perilh de lauegi der iuèrn 2022/23. Era publicacion regulara de bulletins de lauegi damp mapa deth perilh de lauegi se reprenerà a començament de deseme, en fucion dera nhèu.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se facilament e arténher mida mejana. Es endrets perilhos se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu, sustot enes pales arribentes orientades a nòrd en còtes nautes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Es condicions de temps primauerau an causat en un airau extens un amarament deth mantèth de nhèu, sustot per dejós des 2600 m aproximativament. Eth heiredament nocturn serà fòrça limitat. Queirà nhèu enquia en còtes nautes. Eth mantèth de nhèu demore feble.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

Tendéncia

Dimars: Damb eth heiredament, era activitat de lauegi de nhèu fòrça umida a diminuit. Queirà nhèu enquia en còtes nautes. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd , en nauta montanha se formaràn plaques de vent de mida petita.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 02 05 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Petit

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

Aguest qu'ei eth darrèr bulletin de perilh de lauegi der iuèrn 2022/23. Era publicacion regulara de bulletins de lauegi damp mapa deth perilh de lauegi se reprenerà a començament de deseme, en fucion dera nhèu.

Son possibles nauis lauegi de nhèu fòrça umida, mès majoritariament petiti. Es endrets perilhos se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions.

Atencion ath perilh d'ester arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit. Eth heiredament nocturn serà lèu absent. Queirà un shinhau de ploja.

Tendéncia

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. Se manten perilh feble (1) de lauegi.